




UNIVERZITET CRNE GORE  
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET



STUDIJSKI PROGRAM:	<b>ENERGETIKA I AUTOMATIKA</b>
PREDMET:	<b>SIGNALI I SISTEMI</b>
FOND ČASOVA:	<b>2+1+1</b>

## LABORATORIJSKA VJEŽBA BROJ 5

NAZIV:	<b>SIMBOLIČKO I NUMERIČKO RAČUNANJE FT I LT</b>
CILJEVI VJEŽBE:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Simboličko izračunavanje Fourier-ove transformacije,</li><li>- Simboličko izračunavanje Laplace-ove transformacije.</li><li>- Numeričko računanje Fourier-ove transformacije.</li></ul>

<b>POTREBAN PRIBOR:</b>
-------------------------

IME I PREZIME: \_\_\_\_\_.

BROJ INDEKSA: \_\_\_\_\_.

<b>BROJ POENA:</b>	
<b>OVJERAVA:</b>	
<b>DATUM:</b>	

## **1. APARATURA**

Na raspolaganju su sljedeći uređaji i oprema:

- PC

Za izvođenje laboratorijske vježbe potreban je softverski paket OCTAVE. U vježbi je pretpostavljeno da su studenti sposobni za korišćenje pomenutog softvera. Potrebno je predznanje sa prethodnih vježbi.

### **VAŽNO**

Za rad na računarima u sali, potrebno je otvoriti cmd i odraditi sljedeće naredbe  
curl <https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py> -o get-pip.py  
pip install sympy==1.4

Pokrenuti Octave i otkucati

```
pkg install -forge symbolic  
pkg load symbolic
```

## 2. TEORIJSKA OSNOVA LABORATORIJSKE VJEŽBE

### Simbolika u MATLAB-u

Programski paket MATLAB posjeduje ugrađeni toolbox za rad sa simboličkim vrijednostima. Da bi promjenljivu deklarisali kao simboličku, koristimo ključnu riječ *sym*. Njena sintaksa je

```
sym naziv_promjenljive
```

Istovremeno definisanje više simboličkih promjenljivih se vrši pomoću sljedeće naredbe

```
syms promjenljiva_1 promjenljiva_2 promjenljiva_3 ...
```

Kada su simboličke promjenljive deklarisane, mogu se koristiti na sličan način kao i u bilo kom drugom programu za simboličko izračunavanje. Sam toolbox posjeduje veliki broj naredbi, ali mi ćemo se fokusirati samo na par njih. Tako npr., funkcija *expand* vrši prikaz izraza preko sume njegovih članova, a funkcija *factor* faktorizaciju proslijeđenog izraza. Grafičko prikazivanje nekog simboličkog izraza može se obaviti preko funkcije *ezplot*, čiji je prototip:

```
ezplot(izraz, b).
```

U prethodnom zapisu *b* (opcionalni argument) predstavlja vektor opsega vrijednosti koje svaka simbolička promjenljiva u izrazu uzima. Taj opseg je definisan svojom minimalnom i maksimalnom vrijednošću. Ako u izrazu ima više od jedne promjenljive, podopsezi se promjenljivima dodjeljuju na osnovu njihovog abecednog rasporeda. Tako npr., ako u izrazu imamo tri promjenljive *a*, *d* i *c*, prva dva elementa vektora *b* će predstavljati minimalni i maksimalni vrijednost u opsegu, a treći i četvrti elemenat će se odnositi na promjenljivu *c*; peti i šesti na opseg promjenljive *d*. Ilustrijmo upotrebu naredbe *ezplot* na jednom primjeru.

**Primjer 1.** Nacrtati funkciju  $f(x)=x^2 + 3x - 1$  na intervalu od -3 do 5.

```
syms x
ezplot(x^2+3*x-1, [-3 5]);
```

### Fourier-ova transformacija

Fourier-ova transformacija (FT) signala  $f(t)$  se definiše kao

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt.$$

Riječ je o matematičkoj operaciji kojom se kontinualna vremenska funkcija predstavlja u frekvencijskom domenu. Ova funkcija spada u jedan od osnovnih i najznačajnijih alata u obradi signala i kao takva bila je predmet izučavanja koja su doprinijena nastanku različitih verzija iste. Grafički prikaz ove transformacije podrazumijeva prikaz njene amplitudne i fazne karakteristike. Pod amplitudnom karakteristikom smatramo prikaz modua FT u zavisnosti od frekvencije, a pod faznom karakteristikom prikaz faze FT.

Inverzna Fourier-ova transformacija se definiše na sljedeći način:

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega)e^{j\omega t} d\omega.$$

Fourier-ova transformacija i inverzna Fourier-ova transformacija se numerički mogu aproksimirati pomoću sume. Na primjer, Fourier-ova transformacija se može aproksimirati koristeći:

$$F(j\omega) \approx \sum_{n=N_1}^{N_2} f(nT)e^{-j\omega nT} T,$$

gdje su  $N_1$  i  $N_2$  indeksi koji označavaju početak i kraj signala, ili granice intervala izvan kojeg je signal zanemarljiv.  $T$  je korak odabiranja.

U MATLAB -ovom simboličkom paketu postoje ugrađene funkcije za računanje FT i inverzne FT, a to su *fourier* i *ifourier*. Za računanje 1-D FT funkciji *fourier* treba proslijediti dva argumenta, funkciju čija se FT traži i promjenljivu po kojoj će ova transformacija biti primjenjena. Slično, važi i za *ifourier*.

**Primjer 2.** Odrediti i nacrtati amplitudski spektar signala  $f(t) = e^{-t} h(t)$ .

```
syms t v
a=fourier(exp(t)*heaviside(t),v)
ezplot(abs(a))
```

### Laplace-ova transformacija

Laplace-ova transformacija signala  $x(t)$  je data izrazom:

$$X(s) = L[x(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-st} dt$$

gde je  $s = \sigma + j\omega$  kompleksna varijabla  $s$ -domena. Laplace-ova transformacija signala  $x(t)$  se može posmatrati kao Fourier-ova transformacija signala  $x(t)e^{-\sigma t}$ , tj.:

$$X(\sigma + j\omega) = L[x(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x(t) e^{-\sigma t}) e^{-j\omega t} dt = F[x(t) e^{-\sigma t}]$$

Za razliku od FT, LT nije u potpunosti određena određivanjem izraza za LT, već je kao neizostavni podatak potrebno pronaći i oblast njene konvergencije. Ako se LT može zapisati u obliku:

$$X(s) = \frac{B(s)}{I(s)},$$

gdje su  $B(s)$  i  $I(s)$  polinomijalne funkcije, onda je oblast konvergencije  $X(s)$  određen položajem polova te funkcije, tj. korjenima funkcije  $I(s)$ . Oblast konvergencije ne smije da sadržati polove.

Inverzna LT se definiše kao:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi j} \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-\gamma-jT}^{\gamma+jT} X(s) e^{st} ds.$$

Za određivanje LT i inverzne LT Matlab posjeduje dvije funkcije *laplace* i *ilaplace*. Sintaksa ovih naredbi je potpuno ista kao i sintaksa naredbi za FT.

**Primjer 3.** Odrediti i nacrtati LT signala  $f(t) = e^{-t} h(t)$ .

```
syms t v
a=laplace(exp(-t)*heaviside(t),v)
ezplot(a)
```

### 3. ZADACI LABORATORIJSKE VJEŽBE


**Zadatak1.** Koristeći se simbolikom u MATLAB-u definisati signal:

$$f(t) = 3(h(t) - h(t - 3)),$$

na intervalu  $-4 \leq t \leq 7$ . Grafički prozor podijeliti na dva dijela i u jednom nacrtati vrijednost ovoga signala dobijenog preko naredbe *ezplot*. U drugom dijelu potrebno je nacrtati istu ovu funkciju dobijenu numeričkim putem.

**Zadatak2.** Odrediti Fourier-ovu i Laplace-ovu transformaciju signala iz prvog zadatka i prikazati ih pomoću naredbe *ezplot*. Provjeriti da li inverzna FT i LT primjenjene na transformisani signal daju signal  $f(t)$ .

**Zadatak3.** Grafički prikazati absolutne vrijednosti FT i LT signala prikazanog na Slici 1.



Slika 1 - Signal iz trećeg zadatka.

#### **4. ZAKLJUČAK**